

Puku ya Motheo


MPHATO WA

1**SEPEDI**

LELEME LA GAE

KOTARA YA 3






Puku ya Motheo

MPHATO WA 1 | KOTARA YA 3


SEPEDI

Diteng

Kotara ya 3	1
Tabakgolo: Diaparo tša rena	2
Beke ya 1.....	4
Beke ya 2	5
Tabakgolo: Bokoko ba rena	6
Beke ya 3	8
Beke ya 4.....	9
Tabakgolo: Re bapala kantie	15
Beke ya 5	17
Beke ya 6	23
Tabakgolo: Re bolela ka go hlaboša lentšu.....	29
Beke ya 7	31
Beke ya 8	37



KOTARA YA 3



Tabakgolo: Diaparo tša rena

Polelotlaleletšo:

Seema

Polelo ye kopana, ya setšo yeo e fago keletšo. Diema gantši di akaretša polelo ya seka go swana le ditshwantšhišo.

Naka tša go rwešwa ga di kgomarele hlogo.

Seema se hlatholla go itira seo o sego sona. Ge o leka go phela bophelo bja ikgantšha ka dilo tšeo e sego tša gago, di ka se go fe seriti ka ge beng ba tšona ba ka di lata neng kapa neng. Maemo ao a sego a gago a ka se go šomele.

Dikanegelo:

Paki ye, ke ya ka



**Borokgo bjo bo
ntshwanelago**



Tlotlontšu

**go
thothomela:** Go thothomela ka gobane o ekwa phefo goba o tšhogile.

ya boyana: E boleta kudu ebile e borutho.

go feta selo: Go ba o mogolo go selo gomme ga se sa go lekana.

lešela: Sedirišwa sa go dira diaparo.

bothata: Ga se boleta , se bothata go kobega.


ye kgolwana: Ya go ba ye kgolwana ebile e sa go sware mmeleng.

diaparo: Seo se aparwago ke batho.


bogolo: Ka moo selo e lego se segolo goba se senyenyane ka gona.

go iketla: Diaparo tšeo o iketlago ge o di apere.


Botšiša ba lapa la gago:



Ke seaparo sefe se
se botse kudu seo o
kilego wa ba le sona?
O se apere neng?




Ge o be o swanetše
go apara diaparo
tša mmala o tee
ngwaga ka moka,o
be o tla kgetha
mmala ofe le gona
ka lebaka la eng?





Ditumatlhaka

Šielanang ka go bitša medumo:



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go kopantšha medumo:

mo	me	pu	pe
----	----	----	----

Šielanang ka go bala mantšu:

oma oka mela pula

Šielanang ka go bala:

Puku e omile.

Bana ba a opela.

Ba opela le sesi.

Ba ba ja mae.

Mae a bose.

Pula e a na.



Go tšweletša molaetša kgakala

Kopolla ka pukung ya gago:

Bana ba bona puku.

Ba a apea.



Ditumatlhaka

Šielanang ka go bitša medumo:



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go kopantšha medumo:

ga	go	du	dula
----	----	----	------

Šielanang ka go bala mantšu:

gama gae dijo duma

Šielanang ka go bala:

Ba duma dijo.

Bana ba a duma.

Ba duma dijo.

Dijo di gae.

Ba a sepela.

Ba sepela ka lebelo.



Go tšweletša molaetša kgakala

Kopolla ka pukung ya gago:

Bana ba dula kae?

Bona ba dula gae.



Tabakgolo: Diaparo tša rena

**Ditumatlhaka**

Šiedišanang go
boeletša medumo:

**Go hlatholla molaetša**

Šiedišanang ka go tswaka medumo:

no	ja	je	re
----	----	----	----

Šiedišanang ka go bala mantšu:

nama eja jele reka

Šiedišanang ka go bala:

Ba reka nama.

Bona bana bale!

Ba ja nama.

Ba e jele kamoka.

Pula e a na.

E nela bana.

**Go tšweletša molaetša
kgakala**

Kopolla ka pukung ya gago:

Ba ja mae.

Ba šeba ka nama.

**Ditumatlhaka**

Šielanang ka go bitša medumo:

**Go hlatholla molaetša**

Šielanang ka go kopantšha medumo:

se	šo	wa	we
----	----	----	----

Šielanang ka go bala mantšu:

sela sega šoma wena

Šielanang ka go bala:

Ba sega nama.

Sesi o a šoma.

O šoma ka gae.

Koko o sega nama.

Bana ba a sega.

Nama e wele.

**Go tšweletša molaetša kgakala**

Kopolla ka pukung ya gago:

Ba šeba ka sopo.

Sesi o wele.



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

eja

noka

dula

mabu



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Sesi o a roka.

O roka roko.

Re bone noga.

Noga e gagaba.

Bana ba dula le koko.



Go tšweletša molaetša kgakala

Kopollela mafoko ka gare ga puku ya gago ya go ngwalela.
Feleletša lefoko le lengwe le le lengwe ka lentšu la maleba.

1. Sesi o ____ roko.

2. Bana ba ____ nama.

3. Ba bapala ka ____.

ja

roka

mabu



Ditumatlhaka

Šielanang ka go bala modumo:



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

h h h h h h h



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala medumo:

d	u	w	n
R	g	O	m



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

hema

huma

heke

homola



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Malome ke mohumi.

O humile kudu.

O na le harepa.

O re re homole.

Go huma go bose kudu.

Re humane dijo.




Ditumatlhaka

Šielanang ka go hlakantšha medumo ye:




+



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

hupa Hemi



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

hwile

hwela

lehwana

hwelela

lehwafa

mahwana



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Koko o hudua sopo ka lehwana.

Sesi o apea ka lehwana.


Ke lehwana la koko.

Bona lehwafa la Hemi!

Ga se a apara hempe.

Bana ba hwile ka disego.

Ba sega mahwafa a Hemi.



Dikanegelo tša Boitlhamelo



Ditumatlhaka

Šielanang ka go bala modumo:



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

t t t t t t t t t



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala medumo:

H	w	s	J
š	M	P	n



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

tate

tuka

tau

temo



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Tate o bona tau.

Tau e a rora.

E kitima ka lebelo.

E kitimiša lepogo.

Tumi o kae?



Ditumatlhaka

Šielanang ka go hlakantšha medumo ye:




+



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

tuma Tumi



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

nta

ntima

ntoma

nteka

ntuma

ntelela



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Tumi o intima apola.

Tumi o ntima dijo.

O ntimile le nama.

Nana o a ntoma.

O ntoma molomo.

Buti o a ntebelela.




Go tšweletša molaetša kgakala

Bopa mantšu o šomiša medumo ye:
Ngwala mantšu ka pukung ya gago.

n-t-a
h-w-i-l-e

h	w	n	t	i
l	e	a	m	u



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Nta e hwile.

Re loma ke dinta

Dinta di a loma.

Di ntomile maoto.

O seke wa tima lebone.

Di ka ntoma gape.

Dinta di mo lomile.



Kwešišo

Kae?

Dinta di ntomile kae?

1. Di ntomile maoto.
2. Dinta di mo lomile.

Tabakgolo: Bokoko ba rena

Polelotlaleletšo:

Seka

Sekafoko moo mantšu a nago le tlhalošo ye e fapanego le tlhalošo ya nnete.

Koko o hlagolela tšhemo ka thoka.

Seka se se laetša gore, ge e dira selo ka hlokomelo le ka go iketla go tliša mafelelo a mabotse go phala ge o dira selo ka lebelo.

Dikanegelo:

Kanegelo ya koko




Sopo ya koko ya maswika



Tlotlontšu


letsopa:	Mohuta wa mmu wo boleta wo o ka bopšago go ba dipitša le dilo tše dingwe.
bopilwe:	E bopile selo go ba sebopego se se itšego.
senyegile:	E senyegile kudu moo e lego gore ga e sa kgona go dirišwa gabotse.
komelelo:	Nako ye telele ntle le pula goba go hloka pula.
motswako:	E nngwe ya dijo tšeo di dirišetšwago go dira dijo.
moletlo:	Dijo tše dintši tše di kgethegilego tša go abelanwa le batho.
koko:	Ke mmago bommago goba bopapago
leloko:	Motho wa leloko la geno.
setšo:	Seo batho ba se dirago ka mehla nako ye telele.

Botšiša ba lapa la gago:



Ke dilo tša mohuta
ofe tšeo o bego o
di dira le bokoko ba
gago ge o be o na
le mengwaga ya go
lekana le ya ka?

Naa bo koko ba lena
ba be ba le bjang ge
e be e sa le baswa?





Ditumatlhaka

Šielanang ka go bala modumo:



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago.

y y y y y y y



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala medumo:

T	h	w	O
m	P	G	d



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

eya

yena

yona

yela



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Tebo o ya kae?

O ya Kapa.

O sepela le tate.

O boya ka Labone.

O boya le Royo.

Yena le Royo ba boya ka pese.



Ditumatlhaka

Šielanang ka go hlakantšha medumo ye:




+



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

Y Y Y Y Y Y Y

moya Yolisa



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

myemyela

Myemyelo

myemyediša

boya

seyalemoya

yola



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Yolisa o a myemyela.

Sesi o a myemyela.

Koko o a myemyela.

Bana ba a myemyela.

Kamoka ba a myemyela.

Ba myemyediša ke eng?



Tabakgolo: **Bokoko ba rena**



Ditumatlhaka

Šielanang ka go bala modumo:



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

f f f f f f f f



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala medumo:

o	M	U	t
N	j	H	y



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

fula

fala

fofa

fela



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Dipudi di a fula.

Di fulela kae?

Di fula ka mafuri.

Moya o a foka.

Dipudi ga di rate ge moya o foka.



Ditumatlhaka

Šielanang ka go hlakantšha medumo ye:




+



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago.

F F F F F F F F

fula Faro



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

fsiela

lefsielo

mofsa

bafsa

fsela

lefsa



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Lebo o fsiela lebala.

Bafsa ba a šoma.

Ba šoma go fsiela.

Ba fsiela kantoro.

Ba na le mafsielo a mafsa.

Ge beke e fela ba a lefsa.




Go tšweletša molaetša kgakala

Bopa mantšu o šomiša medumo ye:
Ngwala mantšu ka pukung ya gago.

y	m	f	s	e
l	a	i	o	b

m-o-fs-a
m-y-e-m-y-e-l-a



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Ba a myemyela.

Lefa o a myemyela.

Lefa ga a rate go myemyela.

Bana ba dula ma mo sega.

Ba re ga a myemyele.

Meno a Lefa a robegile.

Mooki o lokiša meno a lefa.

Bona! Lefa o a myemyela.



Kwešišo

Eng?

Lefa ga a rate go dira eng?

1. Lefa ga a rate go myemyela.
2. Lefa o robegile.




Ditumatlhaka

Šielanang ka go bala modumo:



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

kg kg kg kg kg kg



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala medumo:

F	s	T	n
S	J	r	y



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

kgabo

kgaka

yona

yela



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Koko o rata nama ya kgogo.

Malome o rata ya kgaka.

O re kgaka e bose kudu.

Ke lekga la pele re eja kgaka.

E bose e le ruri!




Ditumatlhaka

Šielanang ka go hlakantšha medumo ye:




+



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

Kg Kg Kg Kg Kg Kg
kgomo Kgabo



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

kgwara

lekgwa

mekgwa

kgwekgwe

lekgwara

kgwele



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Kgabo o raga kgwele.

Kgabo o rata go raga kgwele.

Kgabo o na le mekgwa.

Pele a raga o a kgopela.

Kgabudi ke kgwara.

Ga a na mekgwa.

Ga a kgopele.



Dikanegelo tša Boitlhamelo




Ditumatlhaka

Šielanang ka go bala modumo:



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

ng ng ng ng ng ng ng



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala medumo:

kg	t	Y	H
š	S	W	r



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

ngaka

manga

ngata

ngena



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Tumi o ya ngakeng.

O ya ngakeng ya meno.

O apere mangina a magolo.

Lengina la Tumi le wele.

O nagana gore le wele ngakeng.




Ditumatlhaka

Šielanang ka go hlakantšha medumo ye:



+



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

Ng Ng Ng Ng Ng
ngaka Ngakane



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

ngwana

ngwala

ngwako

lengwalo

mongwalo

mongwe



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Ngwana o a kitima.

Kgabudi o ngwala lengwalo.

O ngwalela mang?

O ngwalela Mongalo.

Mongalo ke ngwanabo.

Mongalo o dula le rangwane wa bona.




Go tšweletša molaetša kgakala

Bopa mantšu o šomiša medumo ye:
Ngwala mantšu ka pukung ya gago.

kg	ng	w	a	k
o	r	e	l	b

ng-w-a-k-o
kg-w-e-b-o



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Ngwaga ke wo motelele.

Ngwaga wa pula.

Ngwaga wo ke wa pula.

Pula ke kgale e ena.

Ke kgwedi ya bone e le gare e ena.

Mengwako e mengwe e wele.

Badudi ba a ngongorega.



Kwešišo

Mang?

Ke bo mang ba go ngongorega?

1. Badudi ba a ngongorega
2. Bana ba a ngongorega

Tabakgolo: Re raloka ka ntle

Polelotlaleletšo:

Košana

Ke koša yeo e opelwago ge bana ba bapala go itloša bodutu. Dikošana tše dingwe di tšweletša thuto goba molaetša wa bohlokwa mo bophelong. Mantšu a košana a kgethwa ka kelohloko, mola ebile a eba le morethetho wo bosana.

Moedi: (Moetapele): Mantheledi! Bafeti: A tsela! Moedi: Mantheledi! Bafeti: A tsela! Moedi: Thantšha tsela re fete! Bafeti: Thantšha tsela re fete! Moedi: Re ya gae ga bo Mphato! Bafeti: Re ya gae ga bo Mphato! Moedi: Khurumolla o bee fase! Bafeti: Khurumolla o bee fase!

Ke papedi ya bana yeo ba e bapalago ka go swarana magetla ba kiba fase le go thelela ba latela moetapele wa bona. Papadi e ruta bana go tshepana le go šoma mmogo ka sehlopha.

Dikanegelo:

A re bapaleng Dibeke



**Thaloko ya
Marothodi a Letšatši
la Seruthwane**



Tlotlontšu

go kgopša: Go wa goba go kgopa ke se sengwe.

go thibela: Go swara, go emiša goba go lahlela kgwele go thibela sehlopha se sengwe go swara dintlha.

**go se
kwešišane:** Ge batho ba nagana dilo tše di fapanego ka ge ba sa kwešišane gabotse.

sehla: Karolo ya ngwaga bjalo ka Selema, Lehlabula, Marega goba Seruthwane.

sehlaga: Legae leo nonyana e le agelago mae le bana ba yona.

**go thapa
kudu:** Go thapa kudukudu.


**modirišani
wa sehlopha:** Motho yo a lego sehlopheng sa gago.

Tlotlontšu

gopotša: Go thuša motho go gopola selo sengwe.


go foretša: Leano goba bofora bjo motho a bo dirago go mongwe bakeng sa boithabišo.

Botšiša ba lapa la gago:



Naa ke dipapadi dife
tšeo le bego le rata
go di bapala ge le be
le sa le baswa?

Naa o kile wa
gobala ge e be o
bapala kantle? Naa
o ka mpotša ka seo?






Ditumatlhaka

Šielanang ka go bala modumo:



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

kh kh kh kh kh kh



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala medumo:

ng	kg	y	T
G	u	P	M



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

khuta

khudu

yona

yela



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Bona khudu yela!
 Ke khudu ye kgolo.
 Ke khudu ya Thapelo.
 E dula ka mokhukhung.
 E rata go khuta.



Ditumatlhaka

Šielanang ka go hlakantšha medumo ye:




+



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

Kh Kh Kh Kh Kh Kh

khuna Kholo



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

nkhutela

nkhutiša

nkhupiša

nkhumana

dinkhu

nkhufegela



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Kholo o a nkhutela.

Kholo o rata go nkhutela.

O nkhutela kgole.

Ge ke khutile o a nkhumana.

O nkhumana ka pela.

Kholo o a nkhufegela.



Tabakgolo: Re raloka ka ntle




Ditumatlhaka

Šielanang ka go bala modumo:



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

ph ph ph ph ph ph



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala medumo:

Kg	ng	J	D
w	F	u	t



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

phiri	phala
phuti	phuma



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Phuti o apea bogobe.
 O apea le nama ya phala.
 Bogobe bo na le maphoto.
 Phuti o phumile komiki.
 O e phumile a ekga bupi.



Ditumatlhaka

Šielanang ka go hlakantšha medumo ye:




+



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

Ph Ph Ph Ph Ph Ph
phala Phuti



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

mphile

mphološa

mphato

mphula

mpheta

mphe



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Mpho o mphile nama.

Lebo o mphile dijo maloba.

Lehono o mphile apola.

Yena o rata go mpha dilo.

o rata le go mphumula.

Lebo o bala mphato wa bobedi.




Go tšweletša molaetša kgakala

Bopa mantšu o šomiša medumo ye:
Ngwala mantšu ka pukung ya gago.

kh	ph	m	n	u
l	a	t	i	š

m-ph-a
m-ph-a-l-a



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Koko o mpha bogobe.

Sesi wa ka Mpho

Leina la sesi ke Mpho.

O bala mphato wa boraro.

Nna ke bala mphato wa pele.

Sesi wa ka o mphile dieta.

O rata go mpha dilo.

Ke rata sesi wa ka.



Kwešišo

Mang?

Leina la sesi wa ka ke mang?

1. Leina la sesi wa ka ke Mpho.
2. Leina la sesi wa ka ke Phuti.




Ditumatlhaka

Šielanang ka go bala modumo:



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

th th th th th th



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala medumo:

ph	Kg	Ng	F
y	T	w	h



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

thupa

thaba

thepe

thipa



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Bana ba rata go thuba.

Ba thubile digalase.

Ba robile thipa.

Ba a thuthumela.

Ba re koko a ka ba betha.




Ditumatlhaka

Šielanang ka go hlakantšha medumo ye:




+



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

Th Th Th Th Th Th
thula Thori



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

thwala

thwasa

mothwana

bethwa



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Rakgadi o ile go thwasa.


Tate o thwala bašomi.

O ba thwalela go šoma polaseng.

O ruile dikgogo polaseng.

Ge mae a thwathwaša bašomi ba a olela.

Ke moka ba a thwethiša ka kiribane.



Dikanegelo tša Boitlhamelo



Ditumatlhaka

Šielanang ka go bala modumo:



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

aa aa aa aa aa aa



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala medumo:

th	Ph	Kg	ng
f	H	W	š



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

Aa!

maaka

maano

maabane



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Phuthego o rata maaka.

O dula a bolela maaka.

Maabane re ile kerekeng.

O re le yena o be a ile kerekeng.

O be a se gona ka kerekeng.

Buti o loga maano.




Ditumatlhaka

Šielanang ka go hlakantšha medumo ye:




+



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

Aa Aa Aa Aa Aa
maano Aa!



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

segwagwa

mogwera

gwanta

mogwanto

mogwapa

megwapa



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Buti o rata mogwapa wa tholo.

Ke bapa le mogwera waka.

Re bapala ka digwagwa.

Re jele mogwapa wa tholo.

Mogwera o re re dire megwapa ka segwagwa.

Bona! bašomi ba a gwanta.




Go tšweletša molaetša kgakala

Bopa mantšu o šomiša medumo ye:
Ngwala mantšu ka pukung ya gago.

th	aa	g	w	a
n	t	e	s	p

g-w-a-n-t-a
s-e-g-w-a-g-w-a



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Baabane bašomi ba be ba gwanta.

Mogwanto wo mogolo.

Maabane badudi ba be ba gwanta.

Ba gwantela eng?

Ba gwantela mešomo.

Ba re batho ga ba na mešomo.

Ba re batho ba thwala bagwera ba bona.



Kwešišo

Eng?

Badudi ba gwantela eng?

1. Ba gwantela mešomo.
2. Batho ba thwala bagwera ba bona.

Tabakgolo: Re bolela ka go hlaboša

Polelotlaleletšo:

Seka

Sekafoko moo mantšu a nago le tlhalošo ye e fapanego le tlhalošo ya nnete.

Molomo ga o bole.

Seka se ra gore go bolela goba go ntšha sa ka mafahleng a gago, ga go go senyetše selo. Ge o na le bothata goba tlhobaboroko o swanetše go bolela ka gobane ge o sa bolele ga go na motho ya a ka tsebago gore o tshwenywa ke eng.

Dikanegelo:

**Leina la ka ke
Lehlogonolo**



**Sekhipa sa Bohlale se
seswa**



Tlotlontšu


papetlana ya leina:	Papetlana yeo e nago le leina la motho godimo ga yona.
go tšeelwa legato:	Go tloša selo se sengwe gomme wa bea se sengwe legatong la sona.
tshwenyegile:	Go ikwa o tšhogile goba go nagana gore selo se sengwe se ka se sepele gabotse.
go kgahlwa:	Go lebelela selo ka kgahlego ye kgolo.
go ineela:	Tharollo yeo go yona motho yo mongwe le yo mongwe a ineelago go se nene gore batho ka bobedi ba kgone go kwana.
šišinya:	Go fa kgopolo ya seo motho a ka se dirago.
go bolela ka go hlaka:	Go botša motho seo o se naganago, seo o se kwago goba seo o se hlokago.
go ba le sebetse:	O ikemišetša go dira selo le ge o ikwa o tšhogile.

Tlotlontšu

**motho yo
mogolo yo a
botegago:**


Motho o mogolo wa go netefatša gore bana ba bolokegile.

Botšiša ba lapa la gago:



Ge nka tsoga ke sa dumelelane le wena, naa nka bolela le wena ka taba ye?

Ge eba ke na le selo sa bohlokwa seo ke nyakago go go botša sona eupša ke ikwa ke na le dihlong goba ke tšhogile, naa nka go tsebiša seo bjang?






Ditumatlhaka

Šielanang ka go bala modumo:



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

ee ee ee ee ee ee



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala medumo:

aa	Th	ph	Kg
ng	d	J	š



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

beela

neela

yona

yela



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Dikgogo di beela mae bošego.
 Re lata mae ge go na le seedi.
 Koko o neela baagišane mae.
 O neela le rakgadi.
 Kgogo e tee e hwile.



Ditumatlhaka

Šielanang ka go hlakantšha medumo ye:




+



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

Ee Ee Ee Ee Ee
lee Ee!



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

njela

nješa

njeleng

nješeng

tee

lee



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Sesi o njela dijo.

Buti o njela lee.

Ke lee le tee.

Maabane o be a njela nama.

Maloba o be a njela borotheo.

Sesi o nješa namune.



Tabakgolo: Re bolela ka go hlaboša lentšu




Ditumatlhaka

Šielanang ka go bala modumo:



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

ii ii ii ii ii ii ii



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala medumo:

ee	Th	ng	Ph
kg	N	r	Y



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

tiiša

tiile

diila

bodiidi



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Malome ke modiidi.

O re go diila ga go bose.

O re badiidi ba tiile.

Ba tiiša ke mešomo e boima.

Malome o re re bale gore re se diile.




Ditumatlhaka

Šielanang ka go hlakantšha medumo ye:




+



Go tšweletša molaetša kgakala

Latedišiša ka monwana wa gago:



Kopolla ka pukung ya gago:

Ii Ii Ii Ii Ii Ii Ii
tiile tiiša



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go bala mantšu:

Iwala

Iwela

balwa

selwa

lefelwa

jelwa



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Matome o a lwala.

Badudi ba a balwa.

Ba balelwa kae?

Ba balelwa sekolong.

Pule o a lwala.

Ga se a balwa.




Go tšweletša molaetša kgakala

Bopa mantšu o šomiša medumo ye:
Ngwala mantšu ka pukung ya gago.

ee	ii	n	j	l
w	e	a	s	o

l-w-e-l-a
j-e-l-w-a



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Bana ba lwela puku.

Bana ba a lwala

Bana ba a lwala.

Ba lwala ka moka.

Basadi ba a lwa.

Ba lwa le ngaka.

Ba lwela gore ngaka e thuše bana.



Kwešišo

Eng?

Basadi ba lwela eng?

1. Basadi ba a lwela gore ngaka e thuše bana.
2. Ba lwela gore bana ba fole.

**Ditumatlhaka**

Šielanang ka go
bitša medumo:

**Go hlatholla molaetša**

Šielanang ka go kopantšha medumo:

hw

nt

my

Šiedišanang ka go boeletša mantšu:

hwile

ntoma

myemyela

Šielanang ka go bala:

Ngwana o ntomile leoto.

Maabane re ile polaseng.

Ke polasa ya rakgolo.

Re bone bašomi ba beka megwapa.

Re bone gape ba e thwethiša ka
kiribane.

Re bone dikgogo di beela mae.

Ba mphile mae a lesome.

**Go tšweletša molaetša
kgakala**

Rulaganya ditlhaka go dira mantšu:
Ngwala mantšu ka pukung ya gago.

thaab

phuit

khuur

**Ditumatlhaka**

Šielanang ka go
bitša medumo:

**Go hlatholla molaetša**

Šielanang ka go kopantšha medumo:

kgw

ngw

fs

Šiedišanang ka go boeletša mantšu:

kgwele

ngwako

lefsa

Šielanang ka go bala:

Ke ngwako o mofsa.

Bana ba kukile kgamelo.

Ba ya lešakeng la dikgomo.

Ba ya go gama le bagwera.

Ke kgwedi ya Phato.

Ngwana o kae?

O ile ka lešakeng.


**Go tšweletša molaetša
kgakala**

Rulaganya ditlhaka go dira mantšu:
Ngwala mantšu ka pukung ya gago.

seeid

maaon

eet



Dikanegelo tša Boitlhamelo

**Ditumatlhaka**

Šielanang ka go
bitša medumo:

**Go hlatholla molaetša**

Šielanang ka go kopantšha medumo:

nkh

mph

thw

Šiedišanang ka go boeletša mantšu:

nkhutela

mphala

thwetha

Šielanang ka go bala:

Sesi o a nkhutela.

Ke lomile ke dintla.

Di ntomile ga rakgadi.

Di ntomile maabane.

Ga se mathomo di ntoma.

Ngwako o re ke ye ngakeng.

Ngaka e kgona dintla.

**Go tšweletša molaetša
kgakala**

Rulaganya ditlhaka go dira mantšu:
Ngwala mantšu ka pukung ya gago.

kgoog

ngaak

fual



Ditumatlhaka

Šielanang ka go
bitša medumo:



Go hlatholla molaetša

Šielanang ka go kopantšha medumo:

gw

nj

lw

Šiedišanang ka go boeletša mantšu:

segwagwa

njela

lwela

Šielanang ka go bala:

Sesi o njela mogwapa.

Mogwera waka ke Mpho.

Mogwera wa sesi ke Kgabo.

Re bapala papadi ya go khutelana.

Kamoka ba a nkhutela.

Ku humane Mpho pele.

Ke moka ka humana Kgabo.



Go tšweletša molaetša kgakala

Rulaganya ditlhaka go dira mantšu:
Ngwala mantšu ka pukung ya gago.

pheat

eel

fae



Šielanang ka go bala mantšu:

thiba

kgoro

ngala

khupa

phuma

maano

meedi

mpho

nkhutela

kgwara

mekgwa

segwagwa



Thelelo

Šielanang ka go bala:

Tebogo o na le mekgwa.

Morutiši kgala bana.

Bana ga ba rate go kgalwa.

Ge ba kgalwa ba a ngala.

Ba ngalela morutiši.

Mpho ga rate go ngala.

O ithuta ka diphošo tša gagwe.

Morutiši o a thabile.


O rata ngwana wa go kwa.

**Copyright © 2026 National Educational
Collaboration Trust (NECT)**

This work is licensed under a **Creative Commons
Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0
International License (CC BY-NC-ND 4.0)**.

Additional permissions beyond the scope of this license
may be available. For further information, please
contact the publisher at **materials@nect.org.za**.

First edition, 2026



NHLRP | National Home Language Reading Programme “